

CRNA GORA

Ministarstvo odbrane Crne Gore

Djelovodni broj: 07-426/24-10611/5

ESJN: 81354

Mjesto i datum: Podgorica, 30-12-2024. godine

111773 d.o.o.
Podgorica, 13.11.2025. god.

UGOVOR o isporuci tonera i kertridža

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca

- | | |
|----------------|---|
| 1. | MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE |
| adresa | Ulica Jovana Tomaševića broj 29, 81000 Podgorica |
| PIB | 02011298 |
| telefon - faks | (+382) 20 246 073 |
| koga zastupa | Dragan Krapović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac) |

i

Ponudāča

- | | |
|----------------|--|
| 2. | Preduzeća „KASTEX“ DOO PODGORICA |
| adresa | Ulica Vuka Karadžića broj 11, 81000 Podgorica |
| PIB | 02122189 |
| žiro-račun | 510-256-48 Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica |
| telefon - faks | (+382) 20 231 515; (+382) 20 231 279 |
| e-mail | kastex.me@gmail.com |
| koga zastupa | Natalija Karadaglić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač) |

OSNOV UGOVORA:

- **Tenderska dokumentacija** za otvoreni postupak javne nabavke tonera i kertridža broj 07-426/24-10611/2sl-1 od 25.10.2024. godine, šifra postupka na ESJN: 81354, datum objavljivanja na ESJN: 25.10.2024. godine;
- **Okvirni sporazum** za nabavku tonera i kertridža, zavodni broj Naručioca broj 07-426/24-10611/4;
- Broj i datum **Odluke o izboru najpovoljnije ponude**: 07-426/24-10611/3 od 30.12.2024. godine;
- **Ponuda ponudāča „Kastex“ d.o.o. Podgorica**, dostavljena preko ESJN dana 15.11.2024. godine u 06:58h, pod šifrom 114784.

PREDMET

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku tonera i kertridža (u daljem tekstu: *roba*) u svemu prema specifikaciji iz Tenderske dokumentacije i prihvaćenoj Ponudi dostavljenoj preko ESJN dana 15.11.2024. godine u 06:58h, pod šifrom 114784, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora iznosi **9.810,90 €** bez PDV, vrijednost PDV je **2.060,29 €**, dok ugovorena vrijednost sa PDV iznosi **11.871,19 €**.

Član 4

Naručilac se obavezuje da sukcesivno vrši uplatu ugovorene cijene na žiro-račun Dobavljača broj **510-256-48** kod **Crnogorske komercijalne banke a.d Podgorica**, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture nakon izvršene pojedinačne isporuke ugovorene robe sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom i Zapisnikom o primopredaji).

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Rok izvršenja Ugovora je 365 dana od dana početka primjene ovog ugovora, odnosno od dana početka primjene ovog ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Isporuka ugovorene robe podrazumijeva sukcesivnu isporuku tokom perioda trajanja Ugovora (tokom 365 dana od dana zaključivanja ugovora), u roku od 2 radnog dana od dana dobijanja naloga za isporuku od strane Naručioca putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili preko kurira Naručioca.

Član 6

Mjesta izvršenja ugovora za jedinice Vojske Crne Gore su: Kasarna „Marko Miljanov Popović” u Podgorici, Vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima, Kasarna „Milovan Šaranović” u Danilovgradu, Kasarna „Breza” u Kolašinu, Kasarna „Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima i Kasarna „Pero Četković” u Baru, dok su mjesta izvršenja ugovora za Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Crne Gore objekti Ministarstva odbrane na sljedećim adresama u Podgorici: ulica Jovana Tomaševića broj 29, ulica Vaka Đurovića broj 55, ulica Meše Selimovića broj 15/a, ulica Bratstva i jedinstva bb i ulica 4. jula bb (poslovni prostor Ministarstva odbrane na Tuškom putu).

GARANTNI ROK, GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Garantni rok na isporučenu robu je 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

Ukoliko se u toku garantnog roka pojave manjkavosti u funkcionisanju isporučene robe (toneri i kertridži su neispravni ili prilikom štampanja na papiru ostavljaju tragove, mrlje i tačke po stranici, fleke, vertikalne linije od vrha do dna stranice, bijele praznine, blijed otisak, svijetle i tamne krive linije preko stranice), Dobavljač će biti dužan da, o svom trošku, izvrši popravku ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku).

Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na lokaciji Naručioca iz člana 6 ovog ugovora. Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi Dobavljaču putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili kurira, odmah po nastanku.

Dobavljač je dužan da se odazove u roku ne dužem od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni, najkasnije u roku od 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i Dobavljača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe).

Ukoliko u datom roku Dobavljač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. U slučaju da Dobavljač ne postupi na prethodno navedeni način, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i raskinuti ugovor.

Član 8

Sva isporučena roba mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Isporučena roba mora biti nova, nekorišćena, neoštećena i u ispravnom stanju.

Prilikom isporuke, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi garantni list i uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Toneri i kertridži moraju imati neoštećenu fabričku zaštitu u smislu zaštitnog omotača koji onemogućava rasipanje praha/mastila prije otvaranja tonera i njegovog stavljanja u funkciju i ne smiju biti dopunjavani (refilled), a isto će se utvrđivati prilikom isporuke robe.

Član 9

Toneri i kertridži koji se isporučuju moraju biti ispravni za korišćenje i u toku perioda eksploatacije ne smiju prilikom štampanja na papiru ostavljati tragove, mrlje i tačke po stranici, fleke, vertikalne linije od vrha do dna stranice, bijele praznine, blijed otisak, svijetle i tamne krive linije preko stranice.

U slučaju pojave ovih manjkavosti u funkcionisanju isporučene robe, Dobavljač će biti dužan da zamijeni robu na način i pod uslovima predviđenim članom 7 ovog ugovora.

Član 10

Kontrola kvaliteta će se vršiti komisijski, prilikom isporuke ugovorene robe.

Naručilac će u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog ugovora odrediti lica (Komisiju) zadužena za realizaciju Ugovora.

Zadatak Komisije je da utvrdi da li se isporučuje roba koja je ponuđena u ponudi Dobavljača (kolona Opis predmeta iz Finansijskog dijela ponude Dobavljača), da li isporučena roba odgovara ponuđenim karakteristikama iz ponude Dobavljača (karakteristike ponuđene robe iz kolone Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke u Finansijskom dijelu ponude Dobavljača), da li se ista isporučuje u ispravnom stanju (da li su proizvodi koji se isporučuju ispravni, odnosno neoštećeni, odnosno da li je ambalaža u kojoj se isti isporučuju neoštećena), kao i da li se uz robu isporučuje tražena dokumentacija (otpremnicu).

Sva roba koju Dobavljač isporučuje Naručiocu mora ispunjavati zahtjeve iz stava 3 ovog člana.

U slučaju da Komisija ustanovi da roba ne ispunjava neki od zahtjeva iz stava 3 ovog člana (da se ne isporučuje roba koja je ponuđena u ponudi Dobavljača, da ista ne odgovara ponuđenim karakteristikama iz ponude Dobavljača, da se ne isporučuje u ispravnom stanju ili da se ne isporučuje sa traženom dokumentacijom), Komisija će to zapisnički konstatovati i naložiti Dobavljaču da te nedostatke otkloni u roku od 5 (pet) dana od dana zapisničkog konstatovanja nedostatka, u kom slučaju se prekida isporuka ugovorene robe i Dobavljač je dužan da svu robu predviđenu za isporuku vrati na svoju lokaciju i otkloni utvrđene nedostatke.

U slučaju da Dobavljač ne postupi u skladu sa članom 5 ovog ugovora, Naručilac će aktivirati činidbenu garanciju i raskinuti ovaj ugovor.

O isporuci predmetne robe sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe u kome se konstatuje opis, količina i cijena robe koja se isporučuje, kao i zabilješka o eventualnim nedostacima koji prate isporučene proizvode, a koje je potrebno otkloniti u predviđenom roku. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 11

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora, zajedno sa potpisanim primjercima Ugovora dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora (činidbenu garanciju) u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV, odnosno na iznos od **1.187,12 €** sa rokom važnosti od 400 dana, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje za izvršenje ugovorenih obaveza.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 12

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom sukcesivnom periodu isporuke, Dobavljač će Naručiocu plaćati ugovornu kaznu za svaki započeti dan neopravdanog kašnjenja u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti koja se poručuje.

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašten da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti izvrši isporuku ugovorene robe.

Maksimalan broj kašnjenja, na prethodno opisan način, tokom trajanja ugovora je 5, nakon čega se Ugovor raskida.

RASKID UGOVORA

Član 13

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ovaj ugovor naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ovog ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ovog ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U slučaju raskida Ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida Ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor se tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećim slučajevima:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti i
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ZJN.

Ukoliko bude neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac će izmjenu Ugovora objaviti na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Dobavljač garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabavke ugovorene robe.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom, ugovora se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 17

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama i koja nisu u suprotnosti sa Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, primijenice se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom potpisivanja zadnje ugovorne strane.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 za Dobavljača.

Primjena ovog ugovora počinje nakon potrošnje ugovorenih finansijskih sredstava iz Ugovora o isporuci tonera i kertridža, zavodni broj Naručioca 0704-426/24-3626/7 od 05.07.2024. godine, zavodni broj Ponuđača 138 od 16.07.2024. godine, odnosno po isteku ugovorenog roka za isporuku iz člana 5 stav 1 tog ugovora, koja okolnost nastupi ranije.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

Ministar
Dragan Krapović



DOBAVLJAČ
"KASTEX" DOO
Izvršni direktor
Natalija Karadaglić



Handwritten signature.